





Ang *Monetary Board (MB)* sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nagmando sa pagpasira sa bangko kon makit-an niini nga ang bangko nagdeklarar og pagsira, o nahimo nga *dormant* sa labing menos 60 ka adlaw, o gisuspinde ang pagbayad sa mga obligasyon sa pagdeposito, o dili na makabayad sa mga obligasyon sa gitakda nga petsa, o kulang ang *realizable assets* aron ibayad sa *liabilities*, o dili makapadayon sa negosyo nga wala naglambigit sa *probable losses* ngadto sa mga *depositors* o *creditors*, o gituyo nga pagsupak sa pinal nga *cease-and-desist order* para sa mga aktibidad nga sama sa pagpanglimbong o pag-usik-usik sa mga kabtangan o *assets* (Section 30 of the New Central Bank Act/Republic Act No. 7653).

Kon kini mahitabo, ang bangko ibutang ubos sa *receivership* sa *Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC)* ug ang MB mumando sa PDIC nga *mo-take-over* sa bangko ug sugdan ang *liquidation*.

Isip *Receiver*, ang PDIC ang mudumala sa mga kalihokan sa nasirado nga bangko, apil ang imbentaryo ug ang pag-eksamin sa mga rekord, apil ang tumong sa paghusay sa mga *claims* sa mga *depositors* para sa *deposit insurance*; ug *claims* sa *uninsured depositors* ug *creditors* batok sa kabtangan o *assets* sa nasirado nga bangko.

Ang **Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC)** usa ka *government instrumentality* nga gibuhat sa Kongreso pinaagi sa *Republic Act No. 3591* niadtong 22 Hunyo 1963 aron mapanalipdan ang mga depositor ug mapalambo ang pinansyal nga kalig-on.

Isip state *deposit insurer*, ang PDIC nanalipod sa mga depositor pinaagi sa paghatag og *deposit insurance* alang sa mga *insured deposits* sa mga bangko nga nag-operate sa Pilipinas.

Ang PDIC usab ang *statutory receiver* sa mga bangko nga gimandoan sa *Monetary Board (MB)* of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nga musirado.

Aron matuman kini nga mando, ang korporasyon nagdumala ug nag-dispose sa *assets*, mga rekord, ug mga kalihokan sa mga nasirado nga bangko aron masulbad ang *claims* sa mga *creditors* sumala sa *Rules of Preference* ug *Concurrence of Credits* ubos sa *Civil Code of the Philippines*.

Philippine Deposit Insurance Corporation
PDIC Chino Bldg., 2228 Chino Roces Avenue
Makati City 1231

Hotline: (02) 8841-4141 (alang sa mga tawag sa Metro Manila)

Toll-free: 1-800-1-888-PDIC or 1-800-1-888-7342
(alang sa mga tawag gawas sa Metro Manila)

Website: www.pdic.gov.ph
Facebook: www.facebook.com/OfficialPDIC
X (formerly Twitter): @OfficialPDIC
YouTube: www.youtube.com/@PDICOfficial

Pag-File og Claim Batok sa mga Kabtangan sa mga Gipasirado nga Bangko

Giya Alang sa Creditors Ug Depositors
Nga Adunay Uninsured Deposits sa
mga Gipasirado nga Bangko



© 2023

KINSA ANG GIKONSIDERAR NG CREDITOR SA GIPASIRADO NG BANGKO?

Ang *creditor* nagtumong sa bisan kinsa nga indibidwal o negosyo nga adunay balido nga *claim* batok sa mga kabtangan sa nasirado nga bangko. Apil usab niini ang mga depositor nga adunay deposito nga milapas sa *maximum deposit insurance coverage (MDIC)* nga ₱500,000.

Ang *creditors' claims* mao ang *claims* batok sa nahibilin nga kabtangan sa nasirado nga bangko. Kini paagahusayon pinaagi sa mga natigom nga pondo gikan sa pag-likidar sa PDIC sa nasirado nga bangko.

KANUS-A ANGAY MO-FILE ANG CREDITORS BATOK SA MGA KABTANGAN SA GIPASIRADO NG BANGKO?

Ang mga *claims* batok sa mga kabtangan sa nasirado nga bangko kinahanglan i-file sulod sa 60 ka adlaw gikan sa petsa sa publikasyon sa *Notice of Closure*.

Ang mga *claims* nga gi-file lapas ani nga lugwayan dili na tugot. Ang *creditors* ug *uninsured depositors* mahimong mo-file sa ilang *claims* sa *liquidation courts* nga gitudlo alang sa tumong sa pag-liquidate sa nasirado nga bangko.

UNSA ANG MGA LAKANG SA PAG-FILE SA CREDITORS' CLAIMS?

1. Andama ang mga gikinahanglan nga mga dokumento

- a. Hapsay nga gitubag nga *Creditors' Claim Form* nga makuha sa opisina o *premises* sa nasirado nga bangko o sa PDIC website sa bit.ly/PDICCreditorsClaim



- b. *Photocopy* sa valid ID
- c. Kopya sa *Secretary's Certificate* nga nagtugot sa representante sa pag-file og *claims* (alang lamang kini sa *corporate claimants*)
- d. Mga nagpamatuod sa pagdeposito sama sa *passbook*, blanko nga cheke, *certificate of time deposit*, *ATM Card* (alang sa mga depositor nga adunay *uninsured deposits*)
- e. Mga *photocopy* sa mga kontrata nga nagpamatuod sa *claims* sama sa:
- i. *Purchase order*
 - ii. *Delivery receipt*
 - iii. *Sales invoice*
 - iv. *Official receipt* (alang sa mga *partial payment* o *downpayment*)

2. I-File ang Claim

- a. *Personal* - Isumite ang mga dokumento sa mga representante sa PDIC sa opisina sa nasirado nga bangko atol sa *takeover operations* o sa PDIC Public Assistance Center sa Ground Floor, PDIC Chino Bldg., 2228 Chino Roces Avenue, Makati City human makompleto ang *takeover operations*.
- b. Pinaagi sa *mail* o *koreo* - ipadala ang nakompleto nga *Claim Form* kuyog ang mga gikinahanglan nga dokumento sa:
- Public Assistance Department
Philippine Deposit Insurance Corporation
PDIC Chino Bldg., 2228 Chino Roces Avenue,
Makati City 1231
- c. Pinaagi sa *E-mail* - Ipadala ang klaro ug mabasa nga *scanned copy* o imahe sa litrato sa mga gikinahanglan o *requirements*; ug nakompleto ug notaryadong *Claim Form* sa pad@pdic.gov.ph.



UNSAON PAG-FOLLOW UP SA MGA CREDITOR SA ILANG NA-FILE NG CLAIMS?

1. Tawag sa:

- a. Public Assistance Hotline:
(02) 8841-4141 (alang sa mga tawag sa Metro Manila)
- b. Toll Free:
1-800-1-888-7342 or
1-800-1-888-PDIC (alang sa mga tawag gawas sa Metro Manila)

2. Pinaagi sa E-mail:

pad@pdic.gov.ph

3. Sa PDIC Public Assistance Center:

Ground Floor, PDIC Chino Bldg.,
2228 Chino Roces Avenue, Makati City

Kon mag-follow up sa *Creditors' Claim*, siguroha nga anaa ang ngalan sa nasirado nga bangko, ngalan sa *creditor* o *uninsured depositor*, ug *claim number*. Alang sa mga *uninsured depositor*, ipakita usab ang *account number* sa *deposit account*.

Ang mga depositor nga adunay balanse nga labaw pa sa MDIC ug naka-file sa ilang *deposit insurance claims* sulod sa 60 ka adlaw gikan sa petsa sa publikasyon sa *Notice of Creditors* giisip nga naka-file na sa ilang *claims* batok sa kabtangan sa nasirado nga bangko.

Ang husay sa *Creditors' Claims* magasunod sa *Rules of Preference and Concurrence of Credits* ubos sa *Civil Code of the Philippines*, ingon usab sa gitugutan sa *liquidation court* nga *asset distribution plan* sa nasirado nga bangko.